

# STOP THE SPREAD OF THE COVID-19 VIRUS

## VIMBA UKUSABALALA KWECOVID-19

### FOKOTSA HO ATA HA COVID-19

**Have you travelled internationally or regionally in the last 10 days?**

Usuke wathatha uhambo lwaphesheya noma lwasesifundeni ezinsukwini eziyi-10 ezedlule?


Na o nkile leeto matjhabeng kapa ka hare ho naha matsatsing a 10 a fitileng?



**Have you had contact with anyone with a confirmed diagnosis of COVID-19 in the last 10 days?**

Usuke wahlangana nanoma wubani ohlolwe watholwa ukuthi une-Covid-19 ezinsukwini eziyi-10 ezedlule?

Na o bile sebakeng se le seng le motho a Fumanweng ho ba le kokwanahloko COVID-19 matsatsing a 10 a fitileng?



**Have you recently experienced symptoms such as a fever, cough or difficulty breathing?**

Usuke wahlangabezana nezinkomba ezinjengokushisa komzimba, ukhohlokhohlo noma ukucinana kwesifuba uma uphefumula?

Na o sa tswa bontsha matshwao a kang mohatsela/motsjheso o mongata, ho kgohlola kapa ho hema ka boima?



If you answer YES to any of the above questions, then please refrain from entering the University premises. Call any of the numbers listed below for advice on the next steps you can take.

Uma uphendule wathi Yebo kwenye yalemibuzo engaphezule, uyacelwa ukuthi ungangeni emagcekeni eUniversity. Shayela noma iyiphi kulezi nombolo ezibhaliwe ngaphansi uthole ukululekwa ngokumele ukwenze.

Haeba karabo ya hao ke EE ho e ngwe ya dipotso tse ka hodimo, ka kopo seke wa kena meahong ya Yunivesithi. Letsetsa leha e le efe ya dinomoro tse ka tlase ho fumana dikeletso mabapi le mehato eo o ka e nkang.

VISIT/VAKASHELA/ETELA:  
sacoronavirus.co.za

CALL/SHAYELA/LETSETSA:  
Official Toll Free Number 0800 029 999

WHATSAPP: 'HI' TO 0600 123 456

Campus Health: 011 717 9111/13 (Office) | 076 609 3924 (Cell)

WITS  
UNIVERSITY



[wits.ac.za/covid19/](https://wits.ac.za/covid19/)